

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam

i održivi razvoj

Broj: 06-062-U-2046/6-2018.

Budva, 18.12.2019. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu »VICANT COMPANY« d.o.o. Bar, broj 06-062-U-2046/1, od 10.07.2018. godine, na osnovu člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), donosi

## R J E Š E N J E

1. PREKIDA SE POSTUPAK pokrenut po zahtjevu »VICANT COMPANY« d.o.o. Bar, broj 06-062-U-2046/1, od 10.07.2018. godine, za legalizaciju dijela bespravnog stambenog objekta, spratnosti Su+P+3+Pk, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 938/2 KO Petrovac, koja čini urbanističku parcelu br. 13, u bloku B8, u zahvatu DUP-a »Petrovac - šira zona«, jer isti nije izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom.

2. Prekid postupka iz tačke 1 traje do stupanja na snagu Odluke o donošenju Plana generalne regulacije Crne Gore.

## O b r a z l o ž e n j e

»VICANT COMPANY« d.o.o. Bar, zahtjevom broj 06-062-U-2046/1, od 10.07.2018. godine, obratili su se ovom Sekretarijatu, za legalizaciju dijela bespravnog stambenog objekta, izgrađenog na katastarskoj parceli br. 938/2 KO Petrovac, koja čini urbanističku parcelu br. 13, u bloku B8, u zahvatu DUP-a »Petrovac - šira zona«.

S obzirom da je uz podneseni zahtjev, kao i dopunu zahtjeva, broj 06-062-U-2046/2, od 02.11.2018. godine i broj 06-062-U-2046/4, od 06.09.2019. godine, imenovani dostavio dokumentaciju propisanu članom 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), to je aktom ovog Sekretarijata, broj 06-062-U-2046/5, od 25.10.2019. godine, obaviješten da je poređenjem zadatih urbanističkih parametara i dostavljenih podataka koji se odnose na bruto površinu postojećeg objekta na kat. parceli br. 938/2 KO Petrovac, utvrđeno da izgrađeni objekat nije prekoračio maksimalno dozvoljenu površinu u osnovi, jer ista iznosi 238 m<sup>2</sup>, a maksimalna Planom dozvoljena je 276 m<sup>2</sup>, **ali je prekoračio maksimalno dozvoljenu BRGP objekta**, jer ista iznosi 1118,43 m<sup>2</sup>, a ukupna bruto površina objekta iznosi 1439,32 m<sup>2</sup> (podzemna etaža 320,89 m<sup>2</sup> + nadzemne etaže: 1118,43 m<sup>2</sup>), a maksimalna Planom dozvoljena je 967 m<sup>2</sup>, kao i da **izgrađeni objekat ni u pogledu spratnosti nije u skladu sa DUP-om »Petrovac - šira zona«**, te da će ovaj Sekretarijat, shodno naprijed navedenom, u skladu sa članom 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), donijeti rješenje o prekidu postupka do usvajanja Plana generalne regulacije.

Članom 154, stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Službeni list CG", broj 64/17 i 44/18), propisano je da rješenje o legalizaciji za bespravni objekat koji nije izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku iz člana 217 i 218 ovog zakona, može se izdati za objekat koji se nalazi na orto foto snimku iz člana 155 ovog zakona i koji je izgrađen u skladu sa planom generealne regulacije Crne Gore, a stavom 6 istog člana propisano je da su osnovni urbanistički parametri namjena, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekata i odnos prema građevinskoj liniji.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i da je odredbama člana 104, stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), propisano da ako rješavanje uprave stvari zavisi od prethodnog rješavanja nekog pravnog pitanja, za čije rješavanje je nadležan sud ili drugi organ, ovlašćeno službeno lice može samo riješiti to pitanje ili upravni postupak prekinuti, dok nadležni organ to pitanje ne riješi, to je shodno članu 157, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17 i 44/18), valjalo postupak prekinuti i odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, uplatom na žiro račun br. 510-8176777-39, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

**DOSTAVLJENO:**

- Imenovanim
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- Arhivi

**RJEŠENJE OBRADILA,**  
**Desa Simović, dipl. pravnik**

